

Ho vha hu tshilimo, ḫuvha ji tshi khou fhisesa, Khoḍani o  
vha a tshi khou sokou ya phanda na murahu a sa ḫivhi  
zwine a nga ita.

Mme awe vho vha vho ya masimuni vho mu sia e eṭhe.


“Ndi nga ita mini?” Khoḍani a tshi khou humbula.



Nga u ḥavhanya Khoḍani a ḥelwa nga muhumbulo.

"Mulambo! Ndi ḥo bambela mulamboni, fhedzi ndi ḥo ḥuwa na nnyi ngauri mma vho ri ndi songo ḥuwa ndi ndoṭhe?"  
Khoḍani u khou humbula.


Nga tshenetsho tshifhinga Vho Sophie ndi u fhira vha tshi khou ya mulamboni. Vho vha vha hwala manngi muhulwane wo ḥalaho zwiambaro.



"Khezwo! Ndi ḥo tevhela Vho Sophie mulamboni," Khodani a tshi amba e eṭhe.

A gidima murahu ha Vho Sophie. "Ndi khou humbelu u ṭuwa navho mulamboni?" Khodani a tshi humbelu. Vho Sophie vha ንwethuwa vha tenda nga thoho.

Vhe ndilani, Nozipho a tevhela vho a ṭuwa navho. Nozipho ha funi u bambela fhedzi u takalela u vhona vhaṅwe vha tshi bambela.



“Namusi ndi ḥo bambela vhukatikati, iyoo! A thi tsha vha ḥwana n̄e, ndi ḥo vha mangadza vhoṭhe,” hu amba Khodani.

A fhufhela mađini nga u ṫavhanya ... a ya fhasi, a ya n̄tha a dovha a ya fhasi.

Nozipho o vha o sedza e kule musi khonani yawe i tshi khou bambela na vhaṇwe vhana.



Musi Noziphi o sedza, zwi vhonala uri vhana vho<sup>the</sup> vha khou <sup>diphina</sup>.

Vho vha vha tshi khou ita phosho musi vha tshi khou bambela.

Vho vha vha tshi khou vhidzelelana vho takala vhukuma.



Musi Nozipho a tshi sedza zwavhuđi, o vhona zwithu zwi  
songo ćoweleaho.

Khođani o vha a tshi khou bambela kule na vhaňwe vhana.

Nozipho a sendela tsini uri a vhone zwavhuđi. O tshuwa, a  
shavhela kha vhfumakadzi vhane vha khou kuvha  
mulamboni.

“Thusani wee! Khođani u khou nwela khothe,” Nozipho a tshi  
ṭavha mukosi.




Nga u bonya ha iṭo, Vho Sophie ndi u fhufhela mađini. Vha thoma u bambela.

Vha bambela fhasi ha mađi, vha imisa ṭhoho, vha vhuya vha swika kha Khođani.

Vha fara Khođani nga tshanda vha bva nae mađini.

Vha bva nae vho mu beba mućanani.



Vha pfuka vhukati ha tshigwada tsha vhana na  
vhafumakadzi vhe vha vha vha tshi khou lilela Khodani.

Nozipho o vha e murahu ha Vho Sophie vhe vha vha vho  
beba Khodani vha tshi khou ya kiliniki.



Musi vha tshi swika kiłiniki vha ḥanganedzwa nga muongi  
Noxolo we a gidimela u thusa Khođani.

Vhańwe vhaongi vho ḫa nga u ḥavhanya uri vha thuse  
muongi Noxolo.

"U ḫo tshila, ri na mashudu ngauri ha ngo vha mađini lwa  
tshifhinga tshilapfu!" hu amba muongi.



Vho Sophie vha femuluwa vho vhofholowa.

Vhatu vho<sup>the</sup> k<sup>i</sup>liniki vha vha livhuha nga tshivhindi tshe vha tshi sumbedza.


"Ndi livhuha ndo kona u tshidza vhutshilo," vha tshi amba nga u d<sup>i</sup>tukufhadza.



Mafhungo a swika musanda. Vhamusanda vha isa mulaedza wa uri hu vhidzwe Vho Sophie.

Vhamusanda vha thetshelesa musi Vho Sophie vha tshi ḥalutshedza ndila ye vha vha ngayo mubambeli makone.

“Musi ndi kha ḥi vha musidzana, khonani yanga yo vha i tshi dzula seli ha mulambo. Mulambo wo vha u tshipiḍa tsha vhutshilo hashu. Ro vha ri tshi ḥangana hone u ka madi, u kuvha, na u bambela!” vha tshi khou vhudza vhamusanda.



Vhamusanda vha ita nđivhadzo ya u livhuha Vho Sophie nga ḥwambo wa tshivhindi tshavho. Vhafumakadzi vha fhululedza, vhanna vha lidza milodzi, vhana vha vhidzelela nga dakalo.

U bva nga lenelo duvha, vhana vho vha vha tshi tevhela Vho Sophie hothe hune vha ya hone.

Vho vha vha tshi pfala vha tshi khou imba vha tshi ri, "A huna tshine tsha nga mmbaisa, vha hone Vho Sophie vha re na tshivhindi!"